Nacia Biblioteko de Brazilo

Nacia Biblioteko de Brazilo en Rio de Janeiro

La **Nacia Biblioteko de Brazilo** estis fondita en 1810 kaj troviĝas en Rio de Janeiro, Brazilo. UNESCO konsideras ĝin la sepa plej granda nacia biblioteko en la mondo kaj la plej granda en latinameriko.[1]

Vidu ankaŭ

- Nacia biblioteko

Eksteraj ligiloj

- Oficiala retejo (https://www.bn.br/) portugale

Interno de la Biblioteko

Referencoj

1. ↑ Laŭ la historio de la biblioteko (http://www.bn.br/portal/?nu_pagina=11) el la retejo de la *Fondaĵo de la Nacia Biblioteko* portugale

---

Elŝutita el "https://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Nacia_Biblioteko_de_Brazilo&oldid=6542284"

Ĉi tiu paĝo estis lastafoje redaktita je 19:21, 26 feb. 2019.

La teksto disponeblas laŭ la permesilo Krea Komunaĵo Atribuite-Samkondiĉe 3.0 Neadaptita; eble aldonaj kondiĉoj aplikeblas. Vidu la uzkondiĉojn por detaloj.